

UVJERENJE**O ISPUNJENOSTI TEHNIČKIH I FUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA DIJELOVA FISKALNOG SISTEMA**

Uvidom u Registar registrovanih proizvođača/zastupnika, utvrđeno je da "Tring d.o.o." ima Rješenje broj 05-02-5524-2/10 od 14.07.2010. godine, kojim je registrovan kao ovlašteni zastupnik fiskalnih sistema.

Shodno članu 19. Zakona o fiskalnim sistemima, Komisija je nakon provedenog postupka ispitivanja ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika uzorka dijela fiskalnog sistema - fiskalni pisač TRING EPSON T202, interni terminal Tring M660 i softverska aplikacija Tring. Fiscal. Server, utvrdila da isti ispunjava tražene uvjete, propisane članom 17. naprijed navedenog Zakona.

Uvjerjenje se izdaje u svrhu ispunjenja uvjeta za zaključenje ugovora ovlaštenog proizvođača/zastupnika sa Federalnim ministarstvom financija/finansija o stavljanju u promet navedenog fiskalnog sistema i u druge svrhe se ne može koristiti.

Uvjerjenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-5524-2-8/10
08. oktobra/listopada 2015. godine
Sarajevo

Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

**FEDERALNO
MINISTARSTVO
PROSTORNOG UREĐENJA****1515**

Na osnovu člana 11. Pravilnika o uvjetima za osobe koje vrše energetska cetificiranje objekata ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/10, 59/11, 28/12 i 89/14), federalni ministar prostornog uređenja donosi

**RJEŠENJE
O IMENOVANJU STRUČNOG ODBORA ZA
ENERGETSKU EFIKASNOST****I.**

Imenuje se Stručni odbor za energetska efikasnost u sastavu:

- 1) ZDENKO ANTUNOVIĆ, predsjednik
- 2) NEDŽAD BRANKOVIĆ, član
- 3) IVO MRKONJIĆ, član
- 4) Mr. ADNAN EFENDIĆ, član
- 5) FATIMA HADŽIBEGIĆ, član
- 6) SILVIJA KOVAČEVIĆ STEFANJUK, sekretar.

II.

Zadatak Stručnog odbora iz tačke I. ovog Rješenja je da, u skladu sa odredbom člana 11. Pravilnika o uvjetima za osobe koje vrše energetska cetificiranje objekata ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/10, 59/11, 28/12 i 89/14) daje mišljenje na postupak dodjele, izmjene, produženja i oduzimanja ovlaštenja osobama za provođenje energetske cetificiranja objekata i energetske pregleda, te provjerava znanja osoba koje pohađaju Program obuke u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima za osobe koje vrše energetska cetificiranje objekata (u daljem tekstu: Pravilnik).

III.

Stručni odbor iz tačke I ovog Rješenja imenuje se na period od pet godina.

IV.

Predsjednik i članovi Stručnog odbora imaju pravo na naknadu u skladu sa odredbom člana 14. Pravilnika.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-2-981/15
05. oktobra/listopada 2015. godine
Sarajevo

Ministar
Josip Martić, s. r.

(SI-934/15-F)

1516

Na osnovu člana 70. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Federalno ministarstvo prostornog uređenja donosi

**RJEŠENJE
O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
SAVJETA REGULACIONOG PLANA HISTORIJSKOG
GRADSKOG PODRUČJA BLAGAJ ZA PERIOD 2011. DO
2021. GODINE****I.**

U Rješenju Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-23-1-767/15 od 21.07.2015. godine u tački I. podtačka 12. mijenja se i glasi: "12. Orjana Lenasi, dipl. ing. arh."

II.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-23-1-767/15-5
06. oktobra/listopada 2015. godine
Sarajevo

Ministar
Josip Martić, s. r.

(SI-951/15-F)

1517

Na osnovu člana 81. stav 7. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07 i 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), federalni ministar prostornog uređenja donosi

**PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
GEOTEHNIČKIM ISTRAŽIVANJIMA I ISPITIVANJIMA
TE ORGANIZACIJI I SADRŽAJU MISIJA
GEOTEHNIČKOG INŽINJERSTVA****Član 1.**

U Pravilniku o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/09), u članu 9. stav (2) iza riječi "nerazdvojive" zarez se zamjenjuje tačkom, a preostali dio teksta briše se. Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) U slučaju da revizija geotehničke izvedbene studije (misija G41) i nadzor geotehničkih radova (misija G42) iz stava (3) utvrdi da postoji potreba promjene geotehničkih konstrukcija investitor je dužan osigurati adaptaciju i/ili optimizaciju glavnog projekta stvarnim uvjetima terena".

Član 2.

U članu 51. riječi "izvođač" se zamjenjuje riječju "investitor".

Član 3.

U članu 52. dodaje se novi stav (3) koji glasi:
"(3) Saglasnost iz stava (1) ovog člana, investitor je dužan dati u roku od 21 dan računajući od dana dostavljanja zaključaka misije G41".

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH"

Broj 01-02-2-1168/09-8
Septembra 2015. godine
Sarajevo

Ministar
Josip Martić, s. r.

Na temelju članka 81. stavak 7. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07 i 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), federalni ministar prostornog uređenja donosi

**PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
GEOTEHNIČKIM ISTRAŽIVANJIMA I ISPITIVANJIMA
TE ORGANIZACIJI I SADRŽAJU MISIJA
GEOTEHNIČKOG INŽINJERSTVA**

Članak 1.

U Pravilniku o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/09), u članku 9. stavak (2) iza riječi "nerazdvojive" zarez se zamjenjuje točkom, a preostali dio teksta briše se. Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

"(4) U slučaju da revizija geotehničke izvedbene studije (misijska G41) i nadzor geotehničkih radova (misijska G42) iz stavka (3) utvrdi da postoji potreba promjene geotehničkih konstrukcija investitor je dužan osigurati adaptaciju i/ili optimizaciju glavnog projekta stvarnim uvjetima terena".

Članak 2.

U članku 51. riječi "izvođač" se zamjenjuje riječju "investitor".

Članak 3.

U članku 52. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

"(3) Suglasnost iz stavka (1) ovog članka, investitor je dužan dati u roku od 21 dan računajući od dana dostavljanja zaključaka misije G41".

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH"

Broj 01-02-2-1168/09-8
Rujna 2015. godine
Sarajevo

Ministar
Josip Martić, v. r.

Na osnovu člana 81. stav 7. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07 i 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), federalni ministar prostornog uređenja donosi

**PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
GEOTEHNIČKIM ISTRAŽIVANJIMA I
ISPITIVANJIMA TE ORGANIZACIJI I
SADRŽAJU MISIJA GEOTEHNIČKOG
INŽINJERSTVA**

Član 1.

U Pravilniku o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/09), u članu 9. stav (2) iza riječi

"nerazdvojive" zarez se zamjenjuje točkom, a preostali dio teksta briše se. Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) U slučaju da revizija geotehničke izvedbene studije (misijska G41) i nadzor geotehničkih radova (misijska G42) iz stava (3) utvrdi da postoji potreba promjene geotehničkih konstrukcija investitor je dužan osigurati adaptaciju i/ili optimizaciju glavnog projekta stvarnim uvjetima terena".

Član 2.

U članu 51. riječi "izvođač" se zamjenjuje riječju "investitor".

Član 3.

U članu 52. dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Sauglasnost iz stava (1) ovog člana, investitor je dužan dati u roku od 21 dan računajući od dana dostavljanja zaključaka misije G41".

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-2-1168/09-8
Septembra 2015. godine
Sarajevo

Ministar
Josip Martić, s. r.

**MINISTARSTVO
ZDRAVSTVA KANTONA
SARAJEVO**

1518

Na osnovu člana 94. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i čl. 66. i 67. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05), ministrica zdravstva Kantona Sarajevo donosi

**PRAVILNIK
O UVJETIMA PROSTORA, OPREME I KADRA KOJIMA
SE OSIGURAVAJU MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE NJEGE I
REHABILITACIJE U USTANOVAMA SOCIJALNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
I - OSNOVNE ODREDBE**

Član 1.

(Predmet pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uvjeti prostora, opreme i kadra kojima se osiguravaju mjere zdravstvene zaštite za obavljanje zdravstvene njege i rehabilitacije u ustanovama socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo osoba zavisnih od tuđe pomoći, nemoćnih i starih lica, smještenih u ustanovama socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo.

**II - ORGANIZIRANJE MJERA ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE**

Član 2.

(Način pružanja mjera zdravstvene zaštite)

Mjere zdravstvene zaštite nemoćnih i starih lica vrši se prema uputama i stručnom nadzoru doktora medicine koji propisuje postupke provođenja zdravstvene njege i rehabilitacije lica smještenog u socijalnu ustanovu.

Obavljanje primarne zdravstvene zaštite iz stava 1. ovog člana provode se putem domova zdravlja, odnosno zdravstvenih radnika u privatnoj praksi i uređuje se ugovornim odnosom.

Troškove zdravstvene zaštite iz stava 1. ovog člana iznad utvrđenog zdravstvenog standarda snosi ustanova socijalne zaštite.